c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް Ministry of Housing and Urban Development
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Male’, Republic of Maldives
އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
އިޢުލާނުގެ ސުރުޙީ: ސ.ހުޅުމީދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ 48 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ
އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(138-AS6/1/2019/55)
ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2019
1. މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް
މި މަސައްކަތަކީ ސ.ހުޅުމީދޫ ގައި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓު ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް
ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
1.1 މި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު އެނެކްސް 1 ގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
1.2 ކުރެހުން ތަކުގެ ތަފްސީލު އެނެކްސް 2 ގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
1.3 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްތަކުގެ ވެލިޑިޓީއަކީ 120 ދުވަހެވެ.
2. އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
1.2 އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ) އެނގޭ
ގޮތަށެ ވެ.
1.1 ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ
1.2 އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ/ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
1.3 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކުރެވި ފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބޭރުގައި ހުށަހެޅިފަރާތާއި އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅިފައިވާ މަސައްކަތް އެނގޭ ގޮތަށެވެ.
1.4 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޖުމްލަ އަގު 250,000/- (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، މި
މަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިޢުރިޓީގެ ގޮތުގައި، ހުށަހަޅުއްވާ އަގުގެ 0.5% ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް 120 ދުވަހުގެ ބޭންކް
landscape(s.hulhumeedhoo(- 7 information sheet ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
އަމީނީމަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960)3004300 +(960)3004301 secretariat@housing.gov.mv
www.housing.gov.mv www.facebook.com/housing.gov.mv www.twitter.com/HousingGovMv

ގެރެންޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަށެވެ.
1.5 ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުކަން އެނގޭނެލިޔުމެއް ހުށަޅަންވާނެއެވެ.
1.6 ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކު ސޮއިކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
1.7 މީރާއިން ދެވިފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރރެންސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
1.8 މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ، މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ބީ.އޯ.ކިއުގައެވެ.
1.22 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުނަމަ އެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ބާތިލްވާނެއެވެ.
3. މަސައްކަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
2.2 މިމަސައްކަތްކުރަންވާނީ މިމައުލޫމާތާއެކުގައިވާ ކުރެހުމާއި، ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށެވެ.
2.1 މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެއްޗެއްވެސް ހޯދަނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
2.2 ގާއެޅުމަށް ދޮންވެލި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ދެންހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހިލަވެއްޔެވެ.
2.3 މިމައުލޫމާތުޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ވެރިފަރާތުން އަންގާ ގޮތަކަށެވެ.
2.4 މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމިވާ ކޮންމެދުވަހަކަށް މުޅިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ 0.5% އަގުން
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
2.5 މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓާއި ފެން ހަމަޖެއްސުމަކީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
2.6 މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މެޓީރިއަލާއި، ގަސްތަކާއި ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން
އެޕްރޫވްކުރަން ވާނެއެވެ.
2.7 މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ލޮނުގެ އަސަރުކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަހު ހަލާކު ނުވެ ހުންނާނެ ފަދަ
ތަކެތިކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
2.8 މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ މަގު ބައްތިތަކަކީ 6 މީޓަރު އުސް ހޮޅިދަ ނޑީގައި 45 ވޯޓްގެ 1 ބޮކި ނުވަތަ 2 ބޮކި
ހަރުކުރެވި 30 ފޫ ޓަށް ވުރެ ދުރުނުވާނެހެން ޖަހާފައި ވާ ބައްތިތަކަށެވެ.
2.22 މި މަސައްކަތުގައި ޖަހާދޭ ހިޔާދޭ ގަސްތަކާއި އޮފި އެލޭ ގަސްތައް ހުންނަންވާނީ ރޫޓް -ބޯލް ކުރެވި، ހަވާލުކުރެވޭ
އިރު ބިމުން މައްޗަށް 14 ފޫޓަށް ވުރެ އުސްކޮށް ހެދިފައެވެ.
7 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 2
އަމީނީމަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960)3004300 +(960)3004301 secretariat@housing.gov.mv
www.housing.gov.mv www.facebook.com/housing.gov.mv www.twitter.com/HousingGovMV

4. މަ ސައްކަތުގެ އަގުދިނުން
4.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނެއެވެ.
5. މަ ސައްކަތުގެ މުއްދަތު
4.2 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި/ ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތެވެ.
4.1 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ދުވަހެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެދުވަހެއް މަސައްކަތުގެ
މުއްދަތަކަށް ނުގުނޭނެއެވެ. އެއީ-:
- ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭދުވަސްތައް.
- ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ދުވަސްތައް.
4.2 މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.
6. ތަ ކެއްޗާއި ހުއްދަހޯދުން
5.2 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
5.1 އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީވެސް
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދަނީ، ކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
5.2 މަސައްކަތްކުރަންވާނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ.
5.3 މަސައްކަތް ކުރުމަފް ބޭދުދްވާ ކަރަދްޓާއި ފެދް ހަމަޖައްސަދް ޖެހޭދީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުދްދެވެ.
7. މަ ސައްކަތް ކު ރުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުން
6.2 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މީހުންގެ ފުރާނައަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީޒް އާއި އެހެނިހެން
އާލަތްތަކަކީ އެމަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީ
ތަމްރީންލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.
6.1 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
6.2 މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާ މީހުންނަށް އުދަގޫނުވާނޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
7 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 3
އަމީނީމަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960)3004300 +(960)3004301 secretariat@housing.gov.mv
www.housing.gov.mv www.facebook.com/housing.gov.mv www.twitter.com/HousingGovMV

8. ސަބުކޮންޓްރެކްޓް ކުރުން
8.1 މި މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ސަބްކޮންޓްރެކްޓްކުރާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ
ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
9. އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
8.2 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުފެދޭ ކުނިފަދަތަކެތި އުކާލުމަކީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުގެ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އުކާލަންޖެހޭތަކެތި
އުކާލަންވާނީ އެފަދަ ކުނި އުކުމަށް ވެރިފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކަށެވެ.
10. މަ ސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ މިންގަނޑުތައް
22.2 މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
މާރކްސްދެވޭ މާކްސް ތަފްޟީލް
ކްރައިޓީރިޔާ
 ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑައަގު / ހުށަހެޅި އަގު X ކަޑައެޅިފައިވާ މާކްސް
70
އަގު
ފަންނީގާބިލްކަމަށް 10  އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ
މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން 25000 ރ އިން މަތީގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް 5 މާކްސް
 މިބަޔަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ
މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމަށެވެ.
 ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަމުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު X ކަޑައެޅިފައިވާ މާކްސް
މުއްދަތު 20
11. މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުން
11.1 މި މަސައްކަތައް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މުޅިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ 15%
11.2 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާފަރާތުން މިކަ މަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
11.3 އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަސައްކަތުގެ އަގުގެ15% ގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
7 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 4
އަމީނީމަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960)3004300 +(960)3004301 secretariat@housing.gov.mv
www.housing.gov.mv www.facebook.com/housing.gov.mv www.twitter.com/HousingGovMV

11.4 އެޑްވާންސްޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ރިކަވަރ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކަޓަރ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކުން 10% ފައިސާ
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
12. މަސައްކަ ތުގެ އަގު
21.2 މި މަސައްކަތަކަކީ ލަމްޕްސަމް ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ތާރީހުން ފެށިގެން 10 މަސައްކަތު
ދުވަހުގެ ތެރޭ، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ވާރކް ބްރޭކްޑައުން ޝެޑިއުލެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ
ޝެޑިއުލުން ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ އަގާއި، ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު އިނގެންވާނެއެވެ. އެ ވާރކް
ބްރޭކްޑައުން ޝެޑިއުލުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ވަޒަންކޮށް އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓުތަކަށް ފައިސާ
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
21.1 މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ނިމޭ ތާރީޙުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ރިޓެންޝަން މުއްދަތަކަ ށް
ލޭންޑްސްކޭޕް ބަލަހައްޓާދޭންވާނެއެވެ.
13. އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން
22.2 މިކަމަށް މަދުވެގެން 3 ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނާޅާނަމަ، އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްކޮށް 2 ވަނަ
ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 2 ވަނަ ފަހަރު ކުރުމުންވެސް 3 ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގެ 10.31 ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް މިމަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
22.1 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 2 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
14. ނޯޓް
23.2 އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު އަންދާސީ ހިސާބެއް ހުށައެޅިފަރާތަކަށް އެކަން ލިޔުމަކުން
އެންގޭނެއެވެ.
23.1 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށްފަހު އެމަސައްކަތަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ
މަސައްކަތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރުވާ އެއްވެސް
މަސައްކަތެއްގައި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
7 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 5
އަމީނީމަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960)3004300 +(960)3004301 secretariat@housing.gov.mv
www.housing.gov.mv www.facebook.com/housing.gov.mv www.twitter.com/HousingGovMV

23.2 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ޕޮއިންޓް ދިން އުސޫލު ބަލަން
ބޭނުންނަމަ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމުން
ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ބެލޭނެއެވެ.
23.3 އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށް އަންގާތާ 02 ދުވަސް ތެރޭގައި ސޮއިކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ ދެވަނަ
ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
23.4 ބިޑް އެވޯރޑް ވުމަށްފަހު 14 ދުވަސްތެރޭގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ 5% ގެ ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް އެވޯޑްވި
ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ . މިގޮތުން، ހުށަހަޅުއްވާ ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަށެވެ.
23.5 ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަގުގެ ރޭޓް ވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށެވެ.
23.6 މަސައްކަތައް ފަހުން އަންނަ އުނިއިތުރު ގެ އަގު ކުރެވޭނީ ބިޑް ހުށައަޅުއްވާއިރު ހުށައަޅާ ރޭޓުންނެވެ.
23.7 ބިޑް ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
23.8 ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ފަހު ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އިތުރު ބަޔަކާއި ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
23.22 މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޝީޓާއި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ކަ ންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ
ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
15. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 2019 ޖުލައި 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 09:00 އިން ފެށިގެން 2019 ޖުލައި
29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
16. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 2019 ޖުލައި 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެ 12:00 ކުރިން
procurement@housing.gov.mv އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
17. ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2019 ޖުލައި 30 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 13:30 ގައެވެ.
7 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 6
އަމީނީމަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960)3004300 +(960)3004301 secretariat@housing.gov.mv
www.housing.gov.mv www.facebook.com/housing.gov.mv www.twitter.com/HousingGovMV

7 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 7
Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. . އަމީނީމަުގ، މާފަންުނ، މާެލ، 20392، ދިވެހިރާއްެޖ +(960) 300 4 300 +(960) 300 4 301 secretariat@housing.gov.mv www.housing.gov.mv www.facebook.com/housing.gov.mv www.twitter.com/HousingGovMV